

ZAKON O MEDIJIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan 1

Mediji u Republici Crnoj Gori su slobodni.

U Republici Crnoj Gori zabranjena je cenzura medija.

Republika Crna Gora obezbjeđuje i jamci slobodu informisanja na nivou standarda koji su sadržani u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama (OUN, OEBS, Savjet Evrope, EU).

Ovaj zakon treba tumačiti i primjenjivati u skladu sa principima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uz korišćenje prakse precedentnog prava Evropskog suda za ljudska prava.

Clan 2

Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Republika) garantuje pravo na slobodno osnivanje i nesmetan rad medija zasnovan na: slobodi izražavanja mišljenja; slobodi istraživanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija; slobodnom pristupu svim izvorima informacija; zaštiti covjekove licnosti i dostojanstva i slobodnom protoku informacija.

Republika garantuje ravnopravno učešće u informisanju domacim i stranim pravnim i fizickim licima, u skladu sa ovim i Zakonom o radio-difuziji.

Clan 3

Republika obezbjeđuje dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajemcenih prava gradana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja koji su znacajni za:

- razvoj nauke i obrazovanja;
- razvoj kulture;
- informisanje osoba oštećenog sluha i vida.

Radi ostvarivanja prava iz stava 1 ovog clana, Republika obezbjeđuje dio finansijskih sredstava za programske sadržaje na albanskom i jezicima drugih nacionalnih i etnickih grupa.

Obim neophodnih finansijskih sredstava iz ovog clana utvrđuje se budžetom Republike, a nacin i uslovi raspodjele propisuju se aktom republickog organa uprave nadležnog za poslove informisanja (u daljem tekstu: nadležni republicki organ).

Clan 4

U medijima se slobodno objavljuju informacije i mišljenja o pojavama, događajima i licnostima, poštujući Ustav, zakon i eticka pravila novinarske profesije.

O kršenju Ustavom i zakonom ustanovljene slobode informisanja odlucuje sud, po hitnom postupku.

Informacije kojima raspolažu zakonodavna, izvršna i sudska vlast, preduzeca i ustanove kojima su povjerena javna ovlašćenja dostupne su javnosti, u skladu sa posebnim zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Clan 5

Monopol u informisanju nije dozvoljen.

Zaštita od monopola u informisanju obezbjeđuje se posebnim zakonima.

Clan 6

Medijima, u smislu ovog zakona, smatraju se: štampa, radio i televizija, servisi informativnih agencija, teletext i drugi oblici periodičnog objavljivanja urednicki oblikovanih programskih sadržaja sa prenosom zapisa zvuka ili slike na nacin koji je dostupan javnosti.

Comment: BRISANO
"elektronske publikacije"

Programskim sadržajima, u smislu ovog zakona, smatraju se sve vrste informacija (vijesti, obavještenja, mišljenja, izvještaji i druge informacije) i autorski radovi, koji se objavljuju posredstvom medija sa ciljem informisanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i drugih potreba javnosti.

Medijima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Republike Crne Gore", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila, kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike.

Clan 7

Republika, jedinica lokalne samouprave i pravno lice koje je većinski u državnoj svojini ili koje se, u cjelini ili većinski, finansira iz javnih prihoda ne može biti osnivač medija, osim pod uslovima propisanim Zakonom o radio-difuziji.

II. OSNIVANJE MEDIJA

Clan 8

Medij se osniva aktom o osnivanju, slobodno i bez odobrenja i upisuje u Evidenciju medija (u daljem tekstu: Evidencija) koju vodi nadležni republički organ.

Elektronski medij se osniva na način i po postupku propisanim Zakonom o radio-difuziji. Svako pravno i fizičko lice ima pravo uvida i pravo na izvod iz Evidencije.

Clan 9

Prijavu za upis u Evidenciju podnosi osnivač ili ovlaštena osoba.

Uz prijavu se podnosi akt o osnivanju medija i sljedeći podaci:

- naziv medija;
- prebivalište odnosno sjedište osnivača.

Osnivač medija dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 2 ovog člana pismeno obavijesti nadležni republički organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Postupak prijavljivanja i način vođenja Evidencije propisuje nadležni republički organ, bez dopunskih uslova od onih propisanih ovim zakonom.

III. DISTRIBUCIJA MEDIJA

Clan 10

Distribucija domaćih i stranih medija u Republici je slobodna.

Osnivač medija ili štamparija dužni su da od prvih primjeraka svake štampane stvari odmah dostave po jedan primjerak organu uprave nadležnom za poslove arhiva.

Clan 11

Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, zabraniti distribuciju objavljenog programskog sadržaja medija kojim se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti Republike, kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina ili izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske netrpeljivosti ili mržnje.

Clan 12

Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, a u skladu sa članom 11 ovog zakona, donijeti rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog programskog sadržaja medija do pravosnažnosti odluke o zabrani.

Po predlogu iz stava 1 ovog člana sud odlučuje u roku od 24 sata od njegovog podnošenja.

Nadležni sud je dužan da rješenje o privremenoj zabrani odmah dostavi osnivacu, štampariji i distributeru.

Clan 13

Postupak po predlogu za zabranu je hitan.

Pretres se mora održati u roku od 48 sati od prijema predloga.

Pretres u postupku po predlogu za zabranu može se održati i bez prisustva uredno pozvanih stranaka, na šta se stranke u pozivu na pretres izricito upozoravaju.

Rješenje po predlogu za zabranu sud donosi odmah po završenom pretresu, objavljuje ga bez odlaganja i dostavlja strankama u roku od 48 sati.

Clan 14

Ukoliko sud odbije predlog za zabranu ili poništi rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog programskog sadržaja, rješenjem će odrediti da se sve preduzete mjere ukinu i to najkasnije u roku od 12 sati.

Žalba državnog tužioca protiv rješenja suda iz stava 1 ovog clana ne odlaže izvršenje rješenja.

Clan 15

Ukoliko sud odbije predlog za zabranu, dužan je da utvrdi visinu novčane naknade štete koja je prouzrokovana neosnovanom privremenom zabranom.

Prinudno izvršenje odluke o naknadi štete može se tražiti u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke.

Šteta iz stava 1 ovog clana nadoknazuje se iz budžeta Republike.

Oštećeno lice može, u parničnom postupku, zahtijevati razliku do visine stvarno pretrpljene štete.

Clan 16

Žalba protiv rješenja prvostepenog suda po predlogu za zabranu podnosi se u roku od 48 sati od dostavljanja prepisa rješenja.

Blagovremenu i dozvoljenu žalbu, zajedno sa svim spisima, prvostepeni sud dostavlja Apelacionom sudu u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Apelacioni sud može pozvati i saslušati stranke.

Apelacioni sud odlučuje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe sa spisima.

Clan 17

Ukoliko ovim zakonom nije drukcije određeno, u postupku za zabranu distribucije objavljenog programskog sadržaja shodno se primenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku.

IV. OBAVEZNO OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Impresum i skraceni impresum

Clan 18

Impresum medija sadrži naziv medija, ime, odnosno firmu i prebivalište, odnosno sjedište osnivaca i mora biti jasno odvojen od ostalog sadržaja medija.

Impresum štampanog medija obavezno sadrži naziv i sjedište štamparije, datum izdavanja ili ponovnog izdavanja i broj štampanih primjeraka.

Impresum radija i televizije objavljuje se na početku i na kraju dnevnog emitovanja programa, odnosno između ponoci i dva sata, ukoliko se program emituje neprekidno.

Impresum servisa informativne agencije objavljuje se najmanje jedanput dnevno.

Skraceni impresum štampanog medija nalazi se na margini svake stranice i sadrži naziv medija i datum izdavanja.

Skraceni impresum televizijskog programa mora da sadrži identifikacioni znak televizijskog programa i objavljuje se cijelo vrijeme trajanja programa.

Skraceni impresum radio-programa mora da sadrži naziv radio programa i objavljuje se najmanje jedanput u svaka dva sata trajanja programa.

Skraceni impresum informativne agencije mora da sadrži naziv servisa, datum i vrijeme dostavljanja informacije i objavljuje se uz svaku objavljenu informaciju.

Skraceni impresum ostalih medija, kao i publikacija i nosilaca informacija koji nijesu mediji objavljuje se na pogodan nacin, saglasno prethodnim stavovima ovog clana.

Clan 19

Medij je dužan da na odgovarajucem mjestu svakog pojedinacnog nosioca programskog sadržaja objavi sljedece podatke:

- 1) datum produkcije (mjesec i godinu), kada se radi o programskim sadržajima elektronskih medija;
- 2) ime autora objavljenog priloga, osim ako autor drukcije odredi;
- 3) naziv pravnog ili fizickog lica vlasnika autorskih prava;
- 4) naziv pravnog ili fizickog lica koje cuva upotrijebljeni predmet kulturne baštine ili 5) arhivski materijal, odnosno odgovarajucu reprodukciju;
- 5) naziv medija od koga je preuzet programski sadržaj ili njegov dio, osim ako je medusobnim ugovorom drukcije određeno.

V. PRAVA I OBAVEZE U INFORMISANJU

Clan 20

Osnivac medija odgovoran je za objavljene programske sadržaje, ukoliko ovim zakonom nije drukcije određeno.

Ako medij objavi programski sadržaj kojim se narušava zakonom zaštićeni interes lica na koje se informacija odnosi ili kojim se vrijeda cast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom životu, znanju i sposobnostima, zainteresovano lice ima pravo na tužbu nadležnom sudu za naknadu štete protiv autora i osnivaca medija.

Clan 21

Informacije prikupljene na nedozvoljen nacin mogu se objaviti samo u interesu nacionalne bezbjednosti, zaštite teritorijalnog integriteta ili javne bezbjednosti, sprjecavanja nereda ili kriminala i zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprecavanja otkrivanja obavještenja dobijenih u povjerenju ili radi ocuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Novinar ili mediji nijesu odgovorni ukoliko u svom radu pribave ili objave informaciju koja predstavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, ako postoji opravdani interes javnosti da bude upoznata.

Novinar i druga lica koja se, u toku prikupljanja, urednicke obrade ili objavljivanja programskog sadržaja, upoznaju sa informacijama koje bi mogle da ukažu na identitet izvora nijesu dužni zakonodavnoj, sudskoj ili izvršnoj vlasti ili bilo kom drugom fizickom ili pravnom licu otkriti izvor informacije koji želi ostati nepoznat.

Clan 22

Mediji moraju štiti integritet maloljetnih osoba.

Programski sadržaj medija koji može ugroziti zdravstveni, moralni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj djeteta mora biti unaprijed jasno i vidno oznacen kao takav i distribuiran na nacin za koji je najmanje vjerovatno da ce ga dijete koristiti.

Mediji ne smiju objavljivati identitet maloljetnih osoba umiješanih u krivična djela, bilo kao žrtve ili kao optuženi.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, identitet maloljetne osobe pravosnažno osuđene za krivično djelo može se objaviti, ukoliko postoji opravdan interes javnosti da bude upoznata.

Član 23

Zabranjeno je objavljivanje informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv osoba ili grupe osoba zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili seksualnoj opredijeljenosti.

Osnivac medija i autor nece odgovarati, ako su objavljene informacije i mišljenja iz stava 1 ovog člana dio naučnog ili autorskog rada koji se bavi javnom stvari a objavljeni su:

- bez namjere da se podstiče na diskriminaciju, mržnju ili nasilje i dio su objektivnog novinarskog izvještaja;
- s namjerom da se kritički ukaže na diskriminaciju, mržnju, nasilje ili na pojave koje predstavljaju ili mogu da predstavljaju podsticanje na takvo ponašanje.

Član 24

Zabranjeno je oglašavanje prodaje i kupovine organa ili tkiva ljudskog tijela za transplantaciju ili transfuziju.

Medij ne smije reklamirati oružje, opojne droge, duvanske proizvode, promet roba i pružanje usluga zabranjenih zakonom, lijekove i medicinske tretmane koji su jedino dostupni uz medicinski recept, postupke i metode liječenja nesaglasne posebnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Reklame za sve druge lijekove i medicinske tretmane moraju biti jasno prepoznatljive kao takve i istinite.

Prilikom reklamiranja alkoholnih pica, mediji moraju poštovati odredbe posebnog zakona.

Član 25

Mediji i novinari su dužni da objektivno i tačno izvještavaju o sudskim postupcima.

Ukoliko je medij objavio da je protiv određene osobe pokrenut krivični postupak, ta osoba ima pravo, kada se postupak okonča, da zahtijeva objavljivanje informacije o pravosnažnom obustavljanju postupka, odbijanju optužbe odnosno oslobađanju od optužbe.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana se podnosi mediju najkasnije 30 dana od dana pravosnažnog obustavljanja, odnosno okončanja krivičnog postupka.

Medij nije dužan da objavi informaciju ili dio informacije iz stava 2 ovog člana, ukoliko uz zahtjev za objavljivanje informacije nije priloženo pravosnažno rješenje o obustavi krivičnog postupka, odnosno pravosnažna presuda kojom se optužba odbija ili optuženi oslobađa od optužbe, a ovlaštena osoba ih ne dostavi prije isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Za sva ostala pitanja vezana za objavljivanje informacije iz stava 2 ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo na ispravku i odgovor.

VI. PRAVO NA ISPRAVKU I ODGOVOR

Član 26

Svako fizičko i pravno lice ima pravo na ispravku i odgovor kada smatra da je, putem objavljenog programskog sadržaja, povrijeđeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustanovljeno pravo.

Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja programskog sadržaja.

Kada se traži objavljivanje ispravke ili odgovora mora se navesti programski sadržaj na koji se odgovor ili ispravka odnose i datum njegovog objavljivanja.

Ispravka i odgovor se objavljuju bez naknade.

Clan 27

Pod ispravkom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se informacija kojom se ispravljaju pogrešni ili neistiniti navodi u objavljenom programskom sadržaju.

Pod odgovorom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se informacija kojom se argumentovanim navodima pobijaju, suštinski ispravljaju ili dopunjuju navodi u objavljenom programskom sadržaju.

Clan 28

Ispravka ili odgovor se moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe, odnosno u istoj emisiji elektronskog medija u kojima je objavljen programski sadržaj na koji se ispravka ili odgovor odnosi.

Ispravka ili odgovor objavljuju se u prvom, a najkasnije u drugom broju štampe, odnosno prvoj, a najkasnije drugoj narednoj emisiji elektronskog medija, po prijemu ispravke ili odgovora.

Ispravka ili odgovor ne smiju biti nesrazmjerno duži od programskog sadržaja, odnosno od dijela programskog sadržaja na koji se odnose.

Clan 29

Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti ako je programski sadržaj bio objavljen i posredstvom medija koji je prestao da radi.

Podnosilac ispravke ili odgovora može od osnivača medija iz stava 1 ovog clana ili njegovog pravnog sljedbenika tražiti da, o svom trošku, obezbijedi objavljivanje ispravke ili odgovora u određenom drugom mediju koji je, po obimu i kvalitetu distribucije programskih sadržaja, kao medij koji je prestao da radi.

Clan 30

Medij je dužan da objavi ispravku ili odgovor na objavljeni programski sadržaj, osim ako:

1) se ispravka ili odgovor ne odnose na programski sadržaj zbog kojeg se zahtijeva njihovo objavljivanje ili ne sadrže podatke u vezi sa navodima iznesenim u programskom sadržaju;

2) se ispravkom ili odgovorom pobijaju navodi iz objavljenog programskog sadržaja čija je istinitost utvrđena pravosnažnim aktom nadležnog organa;

3) je ispravku ili odgovor podnijela osoba na koju se programski sadržaj ne odnosi lično;

4) je već objavljena ispravka ili odgovor na isti programski sadržaj po zahtjevu ovlaštenog lica ili je u istom mediju, u drugom jednako vrijednom obliku (intervju, izjava i drugo), već objavljena reakcija ovlaštenog lica iste sadržine kao podnešena ispravka ili odgovor;

5) je na isti programski sadržaj podnešena nova ispravka ili odgovor, iste sadržine kao ranija, a spor radi objavljivanja ranije podnijete ispravke ili odgovora nije okončan;

6) se ispravka ili odgovor ne odnosi na programski sadržaj za koji lice tvrdi da ga ispravlja ili na njega odgovara;

7) je sadržina ispravke ili odgovora takva da bi njihovo objavljivanje izazvalo zabranu distribucije medija, krivičnu ili prekršajnu odgovornost ili građanskopravnu odgovornost prema trećim licima;

8) ispravku ili odgovor nije potpisala ovlaštena osoba pravnog lica, odnosno ukoliko fizičko lice, kao podnosilac ispravke ili odgovora, nije navelo broj lične karte i adresu stanovanja;

9) su ispravka ili odgovor nesrazmjerno duži od programskog sadržaja na koji se odnose, a podnosilac odbije pisani zahtjev odgovornog urednika medija da ispravku ili odgovor skрати.

Ukoliko medij odbije da objavi ispravku ili odgovor na programski sadržaj kojim je povrijeđeno nečije pravo; istovremeno objavi komentar ispravke ili odgovora; ispravku ili odgo-

vor ne objavi na način i u roku propisanom ovim zakonom, podnosilac ispravke ili odgovora ima pravo na tužbu nadležnom sudu protiv osnivača medija.

Član 31

Postupak po tužbi za objavljivanje ispravke ili odgovora je hitan.

Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za objavljivanje ispravke ili odgovora.

Uz tužbu se prilaže primjerak ili kopija štampane stvari, odnosno, po mogućnosti, tonski ili video zapis emisije u kojoj je objavljen programski sadržaj.

Osnivač elektronskog medija koji je objavio programski sadržaj dužan je da po dostavljanju tužbe, na zahtjev suda, neodložno dostavi tonski ili video zapis emisije, pod prijetnjom odlučivanja na njegovu štetu ako to, bez opravdanih razloga, ne učini.

Član 32

U sporovima radi objavljivanja ispravke ili odgovora raspravljanje je ograničeno na utvrđivanje činjenica od kojih zavisi obaveza medija da objavi ispravku ili odgovor.

Sud odbacuje tužbu, odnosno odbija tužbeni zahtjev, ukoliko utvrdi da postoje okolnosti kada medij nije dužan da objavi ispravku ili odgovor u skladu sa ovim zakonom.

Ukoliko sud usvoji tužbeni zahtjev, naređuje tuženom da objavi ispravku ili odgovor u roku i na način utvrđen u članu 28 ovog zakona.

Član 33

Stranke mogu izjaviti žalbu protiv presude suda, u roku od pet dana od dana dostavljanja.

Blagovremenu i dozvoljenu žalbu, zajedno sa svim spisima, prvostepeni sud dostavlja Apelacionom sudu, u roku od dva dana od dana prijema žalbe, o kojoj Apelacioni sud odlučuje u roku od pet dana.

Ovjereni prepis pravosnažne presude kojom je naređeno objavljivanje ispravke ili odgovora dostavlja se mediju bez odlaganja.

Član 34

Medij je dužan da čuva tekstove, odnosno snimke informacija, najmanje 30 dana poslije objavljivanja i da ih daje na uvid licima koja, po odredbama ovog zakona, imaju pravo na ispravku ili odgovor.

Član 35

U sporovima radi obavljanja ispravke ili odgovora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

VII. INOSTRANA INFORMATIVNA DJELATNOST

Član 36

Dopisništva inostranih medija i inostrane informativne ustanove obavljaju inostranu informativnu djelatnost na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 37

Dopisništvom inostranog medija, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice u kojem najmanje dva dopisnika obavljaju informativnu djelatnost.

Osnivač inostranog medija odgovara solidarno sa dopisništvom za obaveze koje nastanu u vezi sa njegovim poslovanjem, što se obavezno uređuje aktom o osnivanju.

Clan 38

Dopisništva inostranih medija upisuju se u Evidenciju dopisništava inostranih medija koju vodi nadležni republički organ.

Prijavu za upis u Evidenciju dopisništava inostranih medija podnosi osnivač.

Uz prijavu za upis dostavlja se:

- 1) akt o osnivanju dopisništva;
- 2) naziv i sjedište inostranog medija;
- 3) sjedište dopisništva u Republici;
- 4) ime i prezime osobe koja će rukovoditi dopisništvom.

Rukovodilac dopisništva inostranog medija dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 3 ovog clana, pismeno obavijesti nadležni republički organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Clan 39

Inostrane države, međunarodne organizacije i fondacije mogu u Republici osnivati svoje informativne ustanove na osnovu ugovora zaključenog između inostrane države, međunarodne organizacije ili fondacije i Vlade Republike Crne Gore.

Clan 40

Inostrana informativna ustanova ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u Evidenciju inostranih informativnih ustanova koju vodi nadležni republički organ.

Uz prijavu za upis u Evidenciju inostranih informativnih ustanova podnosi se:

- 1) ugovor o osnivanju;
- 2) naziv i sjedište ustanove;
- 3) ime i prezime rukovodioca ustanove i ovlaštene osobe koja zastupa ustanovu;
- 4) vrsta i obim djelatnosti ustanove.

Rukovodilac inostrane informativne ustanove dužan je da o svakoj promjeni podataka iz stava 2 ovog clana pismeno obavijesti nadležni republički organ, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Clan 41

Nadzor nad zakonitošću obavljanja inostrane informativne djelatnosti vrši nadležni republički organ.

Nadležni republički organ, prije pokretanja postupka za zabranu rada dopisništva inostranog medija ili inostrane informativne ustanove, dužan je da ih pismeno upozori da se u obavljanju informativne djelatnosti ne pridržavaju akta o osnivanju, domaćih ili međunarodnih pozitivno-pravnih propisa kojima je uređena ova oblast, uz određivanje roka da se nepravilnosti otklone.

Nadležni sud, na predlog nadležnog republičkog organa, može zabraniti rad dopisništvu inostranog medija ili inostranoj informativnoj ustanovi, ukoliko utvrdi da je njihova djelatnost u suprotnosti sa aktom o osnivanju, međunarodnim ugovorom ili ovim zakonom.

VIII. KAZNENE ODREDBE**Clan 42**

Novčanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazni se za prekršaj osnivač medija, ako:

- 1) na zakonom propisan način ne objavi podatke iz cl. 18 i 19 ovog zakona;
- 2) ne čuva tekstove, odnosno snimke informacija najmanje 30 dana poslije objavljivanja i ne da ih na uvid licima koja, po odredbama ovog zakona, imaju pravo na ispravku ili odgovor (clan 34).

Comment:

Comment:

Clan 43

Novčanom kaznom od dvadesetostrukog do pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj osnivač medija, ako:

1) objavi informacije prikupljene na nezakonit način suprotno članu (21) stav 1 ovog zakona;

Comment:

2) ne štiti integritet maloljetnih lica u smislu člana (22) ovog zakona;

Comment:

3) objave informacije i mišljenja suprotno članu (23) ovog zakona;

Comment:

4) objave reklamu suprotno članu (24) ovog zakona;

Comment:

5) na osnovu pravosnažne presude ne objavi informaciju o ishodu krivičnog postupka (člana (25) stav 2);

Comment:

6) pod uslovima predviđenim ovim zakonom ne objavi ili obezbijedi objavljivanje ispravke ili odgovora fizičkog ili pravnog lica kada je objavljenim programskim sadržajem povrijeđeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustanovljeno pravo (cl. (26) i (29)).

Comment:

Comment:

Clan 44

Novčanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj osnivač štampanog medija ili štamparija, ako od prvih primjeraka svake štampane stvari odmah ne dostavi jedan primjerak Državnom arhivu Republike (clan (10) stav 2).

Comment:

Clan 45

Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kaznice se za prekršaj inostrana informativna ustanova, ako pismeno ne obavijesti nadležni republički organ o promjeni podataka iz člana 40 stav 3 ovog zakona.

Comment:

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznice se i odgovorna osoba u ustanovi iznosom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Clan 46**

Dopisništva inostranih medija i inostrane informativne ustanove dužni su da usklade svoju djelatnost sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Clan 47

Svojinska i upravljačka transformacija pravnih lica koja obavljaju novinsko-izdavačku djelatnost čiji je osnivač Republika ili jedinica lokalne samouprave izvršice se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a prema odredbama Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji i Zakona o privatizaciji.

Budžetom Republike ili jedinice lokalne samouprave obezbjedice se sredstva za pokrice troškova programa transformacije preduzeća iz stava 1 ovog člana.

Uskladjivanje organizacije i djelatnosti pravnih lica koja obavljaju radio-difuznu djelatnost čiji je osnivač Republika ili jedinica lokalne samouprave izvršice se u rokovima i na način propisan posebnim zakonom o radio-difuziji.

Clan 48

Upravne i nadzorne odbore pravnih lica koja obavljaju novinsko-izdavačku djelatnost, a čiji je osnivač Republika ili jedinica lokalne samouprave imenovace nadležna skupština, na predlog Vlade Republike Crne Gore, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih lica iz stava 1 ovog člana ne mogu biti: poslanici ili odbornici; funkcioneri političkih stranaka; osobe imenovane od strane Vlade Repu-

blike Crne Gore ili izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave; osobe koje imaju interes u pravnim licima koja obavljaju novinsko-izdavačku djelatnost i čije bi članstvo u ovim organima moglo da dovede do sukoba interesa.

Upravni odbori pravnih lica iz stava 1 ovog člana imaju sedam, a nadzorni odbori tri člana, od čega 1/3 čine predstavnici zaposlenih.

Upravni odbori pravnih lica iz stava 1 ovog člana dužni su da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu javnog konkursa, tajnim glasanjem između više kandidata, izaberu direktore pravnih lica i odgovorne urednike medija.

Programsku koncepciju medija čiji je osnivač pravno lice iz stava 1 ovog člana usvaja upravni odbor, na predlog odgovornog urednika medija.

Odgovorni urednik medija iz stava 5 ovog člana odgovoran je za ostvarivanje programske koncepcije upravnom odboru.

Mandat članova upravnih i nadzornih odbora, direktora i odgovornih urednika medija prestaje danom okončanja svojinske i upravljačke transformacije pravnih lica iz stava 1 ovog člana.

Član 49

Ukoliko se u pravnim licima koja obavljaju novinsko-izdavačku djelatnost, a čiji je osnivač Republika ili jedinice lokalne samouprave ne izaberu organi upravljanja i odgovorna lica u rokovima propisanim ovim zakonom uvešće se mjere zaštite javnog interesa, koje će prestati imenovanjem organa upravljanja i odgovornih lica ili sprovođenjem svojinske i upravljačke transformacije.

Član 50

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- Zakon o javnom informisanju ("Službeni list RCG", br. 4/98 i 41/02);
- Uredba o uslovima za obavljanje inostrane informativne djelatnosti u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 39/98);
- Pravilnik o postupku prijavljivanja, upisu i vođenju evidencije javnih glasila u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 8/98).

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivace se od 1. maja 2003. godine.